

Kome trebaju zaštiæena podruèja u BiH?

12 November 2008

Èinjenica da Bosna i Hercegovina ima procentualno daleko najmanje zaštiæenih prirodnih podruèja u Evropi vjerovatno malo koga u ovoj državi tjera na razmišljanje. Zaštiæena podruèja Bosne i Hercegovine, proglašena prije 1992. g., zauzimaju površinu od 28.127 ha, što od ukupne površine zemlje iznosi oko 0,55 %. Na podruèju BiH u periodu od 1954. godine pa do rata zaštiæeno je 253 podruèja u raznim vidovima zaštite (prirodni rezervati, nacionalni parkovi, specijalni rezervati, spomenici prirode itd.). Meðutim, velika veæina ovih ranije zaštiæenih podruèja praktièno se ne tretiraju kao zaštiæeni, odnosno njihov status trenutno nije definiran.

Poslijeratnim zakonima koji se odnose na ovu oblast (entitetski zakoni o zaštiti prirode) nije jasno istaknuta prekvalifikacija ranije zaštiæenih podruèja, te nisu utvrđene paralele prema meðunarodnoj relevantnoj (IUCN) kategorizaciji. Stoga dolazi, s jedne strane do zanemarivanja određenih podruèja kao zaštiæenih (što je najèešæe sluèaj) ili do proglašavanja zaštiæenim veæ ranije zaštiæenih podruèja. Zbog toga podatak o postotku trenutno zaštiæenog prostora u BiH (0,60 %) nije vjerodostojan pa je površina pod zaštiti upitna. Trenutno u BiH pod zaštiti egzistira samo deset lokaliteta u kojima postoji bar nekakva zaštita. Meðutim, primjeri poput Prokoškog jezera ili Blidinja zorno pokazuju da se ni u takvim „zaštiæenim“ podruèjima uglavnom ne upravlja shodno nauèenim principima.

Jasno je da je broj trenutno zaštiæenih podruèja u odnosu na stepen biodiverziteta i druge prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine generalno veoma mali. Prostorni plan iz 1981. g. , koji je jošna snazi, predviða uspostavljanje èak 16 nacionalnih i parkova prirode (6.282 m²), èime bi se BiH približila meðunarodnim standardima. Ipak, èini se da je to za ovakvu BiH još u vijek preambiciozan plan. Veæ prve pokrenute procedure tokom 2003. g. za uspostavu tri NP na podruèju Federacije su se odužila do unedogled. Èini se da je najviše odmakla procedura za NP „"Una", ali je i ona još u vijek u ranoj fazi (potrebno je uraditi još mnogo toga). Sa druge strane procedure za proglašenje NP „"Bjelašnica" – Igman – Treskavica – Visoèica“ su odavno zamrzнутe zbog neprimjerene urbanizacije na Bjelašnici, ali i zbog navodnog otpora lokalne zajednice. Interesne grupe kojima ne odgovara uspostava zaštiæenih podruèja šire informacije kojima stvaraju bojazan kod lokalnog stanovništva. Slièeno je i sa procedurom za uspostavljanje NP Prenj – Èvrsnica – Èabulja“. Stoga se stièe utisak da javnost ovi problemi uopæe ne interesuju pa shodno tome ova tema ne zanima ni medije. Politièari nerijetko spominju potrebu da se mora iæi na zaštiti novih podruèje jer to zahtjevaju procesi integracije. Meðutim, isti ama baš ništa ne rade u praksi. I dok traje ovakvo stanje „"mirovanja"“ priroda u BiH trpi ogromnu devastaciju. Na kraju se postavlja pitanje da li æemo imati šta zaštiti dok se nadležni konaèeno sjete da rade svoj posao? Valjda æemo nakon toga oponašati razvijene zemlje pa æemo i mi izdavajati milijarde za vještaèke rijeke i šume. Jer ministri, koji „brinu o razvoju“ tvrde da prvo treba razviti privredu pa tek onda misliti o zaštiti okoline. Baš kao u stara (dobra) vremena industrializacije i elektrifikacije.